

BLUSRCU.BA - Stranica za sve banjalucane sirom svijeta!

<http://blusrcu.ba>

FOTO: Od Nurije Pozderca do vojvode Pere Krece: Kako su se mijenjali nazivi ulica i dijelovi grada

19/08/2017 16:31 by Administrator

Vrijeme nesretnih â€™90-ih godina proÅ¡log vijeka zapljenjeno je u poratnom periodu prostore bivÅje Jugoslavije talasom razliÄ,Âitih druÅtveno-ekonomskih promjena, a jedan od fenomena koji je okarakterisao brojne urbane sredine u BiH pa tako i Banju Luku, svakako je bio promjena naziva dijelova grada i gradskih ulica.

Â

FOTO:Â

Gornji Å eher se pretvorio u Srpske Toplice, Mejdan u ObiliÅ,â€jevo, BudÅ...Â%ak u Lazarevo, Å ehitluci u Banj brdo, a Hiseta u KoÅ,ÂiÅ,â€jev Vjenac. DoduÅje, neki predratni nazivi su ostali i do danas, poput LauÅja, DerviÅja, Å,Â'esme, StarÅ,Âevice, PetriÅ,â€jevca...

Kao i u veÅ,â€ini prijeratnih multietniÅ,Âkih sredina, koje su sticajem okolnosti svedene na gotovo monoetniÅ,Âke, iz naziva ulica je odstranjeno sve ili gotovo sve Åto je asociralo na period narodno-oslobodilaÅ,Âke borbe i socijalizma, kao i na ono Åto je u imenu i prezimenu nosilo oznaku pripadnosti narodu koji nije veÅ,â€inski.

Iz odluka SkupÅtine grada Banja Luka iz 1993. godine, koje je potpisao tadaÅnji predsjednik skupÅtine Predrag RadiÅ,â€j i koje su objavljene u SluÅ...Âbenom glasniku, vidljive su promjene naziva velikog broja ulica na teritoriji Banje Luke.

Ulica Vladimira IlijiÅ,Âa Lenjina je postala ulica Vuka KaradÅ...Â%iÅ,â€ja, ulica BraÅ,â€je PavliÅ,â€j se preobratila u ulicu Jovana DuÅ,ÂiÅ,â€ja, a ulica Akifa Å eremeta je nazvana Vidovdanska.

Osnovna Åjkola Niko JuriÅ,ÂiÅ,â€j je postala OÅ Petar PetroviÅ,â€j NjegoÅj, a OÅ Muhamed Kazaz je preimenovana u Branislav NuÅjiÅ,â€j.

Nazivi su mijenjani i u prigradskim naseljima pa je tako osnovna Åjkola u Krupi na Vrbanu, koja je nosila naziv po narodnoj heroini Radi VranjeÅjeviÅ,â€j, nazvana po pjesniku Vojislavu IliÅ,â€ju.

Na stare nazive, ipak, i danas podsjeÅ,â€aju pojedini izbjegnjeli brojevi na kuÅ,â€ama i zgradama, koje je neko sluÅ,Âpajno ili namjerno ostavio uz nove nazive, naprimjer MaglajliÅ,â€ja sokak - ulica Branka MajstoroviÅ,â€ja ili Nurije Pozderca - Vojvode Pere Krece.

Predsjednik UdrugaÅ...Â%enja graÅ,â€ana povratnika u Banju Luku Kemal GuniÅ,â€j za Klix.ba istiÅ,Âe da je to bio jedan nakaranan proces koji se teÅko mogao zaustaviti. U periodu od 2002. do 2006. godine, kao tadaÅnji odbornik u SkupÅtini grada Banja Luka, s nekolicinom kolega je pokuÅjavao da izdejstvuje povratak bar nekih starih naziva, ali je to bio nemoguÅ,â€ posao, kaÅ...Â%e GuniÅ,â€j.

"Nas Åjest odbornika iz SDA, Stranke za BiH i HDZ-a je tada bilo u koaliciji s SNSD-om i pokrenuli smo inicijativu za vraÅ,â€janje starih naziva, makar nekih. Oformili smo Å,Âak i komisiju, radili smo na tome duÅ...Â%i period, meÅ,â€utim, s tim se rastezalo, odugovlaÅ,Âilo, sve dok nisu doÅli naredni izbori, kada su doÅli izbori nas ni u jednoj

BLUSRCU.BA - Stranica za sve banjalucane sirom svijeta!

<http://blusrcu.ba>

varijanti nije bilo i tako je ostalo do danas", navodi Gunić.

I kasnije su, dodaje, pokušavali na različite načine da dopru do gradskih vlasti svojim zahtjevima.

"Mi smo i kao udruženje građana, u saradnji s dijasporom, preuzimali neke aktivnosti, odlazili smo kod tadašnjeg gradonačelnika Dragoljuba Davidovića i ne samo kod njega, gotovo svake godine smo zahtjevali vraćanje tih naziva, međutim, nije bilo sluha. Jedne godine smo pisali i peticiju i poslali je Gradskoj upravi, ali ni to nije dalo rezultate, iako su nam obezjavili svake godine", rekao je Gunić.

Predsjednik Helsinskih odbora za ljudska prava RS Branko Todorović daje svoje viđenje ovog sociološkog fenomena.

"U periodu nakon rata i sve do danas odigrano je nekoliko složenih društvenih procesa, a promjena naziva ulica, škola i institucija je jedan od tih procesa. Radi se, zapravo, o nekoj vrsti falsifikovanja historije i dečjava se nešto zaista absurdno, a to je da su pobijedene snage mraka, zla i zločina iz Drugog svjetskog rata, koje su bile na strani fašizma i nacista na prostorima bivše Jugoslavije, tu prije svega mislim na ustaše i Četnike, njihovi sljedbenici ili potomci sada zagovornici takvih politika i koristeći... uvećelje Zapada da potisnu komunizam i komunističko, počeli su uspostavljati svoje viđenje historije i u nedostatku demokratskih, građanskih snaga popunjavati jedan prazan prostor na društvenoj sceni", smatra Todorović.

Nakon takvog revizionizma, uslijedilo je potpuno brisanje blistavih humanističkih primjera borbe za slobodu i prava Čovjeka, što Todorović naziva necivilizacijskim gestom.

"S jedne strane se to potiskuje, a istovremeno se afirmaju kvislinzi, saradnici fašističkog okupatora. Dečjava se taj sramni proces, ne samo kod nas, nego i u Srbiji i Hrvatskoj, rehabilituju se zločinci, u pitanje se dovode Četnici i logori poput Jasenovca ili borci iz NOB-a. To traje više od 20 godina i načinost daje određene rezultate jer se Četnici da su te svijetle, demokratske snage ustuknule pred tim. U Bijeljini, gdje ja... živim, imate trg Dražen Mihailovića, a na njemu se nalazi spomenik narodnog heroja Veselina Gavrića i tu se, tobože, pravi neka vrsta vježtaškog pomirenja između saradnika okupatora i boraca za slobodu. Dakle, polazim od Bijeljine, a onda i Banje Luke, a da ne pričam o Mostaru, što i u Brijegu, Sarajevu itd", smatra Todorović.

Građani Banje Luke, bar one koje smo anketirali, naizgled su nezainteresovani za pitanja promjena naziva. Uglavnom odmahaju glavom i poručuju da ima i vašnjih pitanja o kojima bi trebalo razmišljati.

"Nazivi u Banjoj Luci jesu promijenjeni, ali ne vidim po čemu je Banja Luka drugačija od Sarajeva, Zenice, Čapljine... Svako daje nazive po svojima, ovima ili onima i to se kod nas, izgleda, nikada neće promijeniti. Meni je mnogo bitnije što ne mogu posao načini sedam godina, nego da li će se Banj brdo zvati Banj brdo ili ehitluci", kratko nam je odgovorio Mladen, nezaposleni ekonomski tehničar.

Ipak, ono što Banju Luku donekle izdvaja u odnosu na mnoge druge gradove u BiH jeste činjenica da i dalje njeguje dvojezičnost, što je evidentno upravo iz naziva ulica. Evidentno je i to da su neke od tih ulica sačuvale nazive po imenima narodnih heroja i heroina iz Drugog svjetskog rata, naprimjer Marije Bursać i Bračić Marija.

Izvor vijesti: klix.ba